

Labor Market Information Department




Statewide Seasonally Adjusted Unemployment Rate Rises Slightly in April

The seasonally adjusted unemployment rate increased one-tenth of a percentage point, from 4.5 percent in March to 4.6 percent in April. This was the first increase in the rate since June 1998. The increase in Total Employment of 6,000 was the smallest over-the-month gain since September 1996, while Total Unemployment estimates grew by 14,400, its largest increase since June 1998.

Year-to-Date Seasonally Adjusted Nonagricultural Growth Down From Year-Ago Level


Total Nonagricultural Wage and Salary employment experienced a 0.2 percent monthly increase for the third straight month, adding 17,200 jobs in April. Year-to-date growth reached 71,900 jobs, down 32,400 from the same time last year. Annual growth, at 2.9 percent, remained unchanged from March and has slowed gradually since a peak of 4.8 percent in September 1997.



Residual layoffs in the Mining industry resulting from continued mergers and consolidations, in addition to unstable oil prices, reduced employment levels by 3,300 in April. This loss was the largest monthly decline of the decade.

Hiring activity remained strong in Construction, with 4,900 jobs being added in April. Low interest rates coupled with a prosperous economy ha've stimulated employment growth in this industry since May 1992. Special Trade Contractors, responsible for most of the growth within Construction, averaged 9.5 percent annual growth during the past year. Throughout most of the 1990s, Construction annual growth rates in Texas outpaced the nation.

Statistics from the Border Trade Institute show a substantial increase in import shipments coming into Texas from Mexico. In 1999, shipments into Texas were up by 16,500 as compared to 5,900 shipments leaving the state to enter Mexico. This movement of manufactured goods across the border has affected the *Trucking and Warehousing* industry in Texas. Annual growth this year in *Trucking and Warehousing* hovered at just under 5.0 percent. In the previous 26 months, annual growth fell below 5.0 percent only four times and averaged 6.6 percent.



Nonseasonally Adjusted Metropolitan Statistical Area (MSA) Employment

Total Nonagricultural employment within Texas' MSAs grew by 32,500 jobs in April. The Dallas and Fort Worth-Arlington MSAs led this growth, accounting for 54 percent of the overall gain. This expansion occurred as a result of sustained hiring activities in both Trade and Services.

Continued high consumer confidence levels and earlier than normal seasonal hiring resulted in job gains in *Retail Trade*. March experienced the largest over-the-month employment gain of the 1990s, increasing by 16,200 jobs. As a result, April realized a smaller job increase than usual in this industry.

The annual growth rate for Finance, Insurance, and Real Estate fell from 4.8 percent to 4.0 percent, the lowest rate since March 1997. After experiencing growth rates in excess of 5.0 percent throughout 1998, this year's rates have fallen during the last three months. Year-to-date, this major division added only 3,300 jobs compared to 5,600 and 7,800 jobs added in 1997 and 1998 respectively. These smaller employment increases are partly due to reorganization activities resulting from banking consolidations.

Labor Market Review



April

Texas Unemployment Rate

Actual Series

Seasonally Adjusted

4.3%

4.6%

Seasonally Adjusted

Actual Series

Seasonally Adjusted

9,131,500

9,135,800

CPS versus CES: What's the Difference?

by David Jesus and Mark Dermit

Each month, analysts in the Labor Market Information Department are asked how the economy in Texas is performing. While we may not be able to answer all questions related to the economy, we do have tools and programs that allow us to analyze and understand the dynamics of the labor market. To facilitate this analysis, Texas, like all states, cooperates with the U.S. Department of Labor's Bureau of Labor Statistics (BLS) in preparing and publishing current data on employment and unemployment. Two of the major programs we use to gauge labor market conditions are the Current Employment Statistics program and the Current Population Survey. The Current Employment Statistics (CES) program provides monthly estimates of employment and wages by industry and geographical area (Texas and its 27 Metropolitan Statistical Areas, or MSAs). The Current Population Survey (CPS) provides monthly estimates of employment and unemployment (regardless of industry) for Texas' MSAs, counties, cities, and Workforce Development Board Areas through its subsidiary program, Local Area Unemployment Statistics.

The CES program, popularly known as the establishment survey, is a monthly survey of nonfarm establishments, or businesses (including governmental agencies), which collects employment data by industry sector. This survey relies on a sample of establishments in order to derive current estimates of employment, average weekly hours worked, and average hourly and weekly earnings. The sample size for Texas is approximately 25,000 establishments.

Because the CES program is a survey of predominately nonfarm establishments, employment estimates are made for all major industry divisions (Mining, Construction, Manufacturing, etc.), except Agriculture. Agricultural employment is not included in monthly CES estimates, with the exception of the following three categories: *Veterinary Services, Animal Services except Veterinary Services*, and *Landscape and Horticultural Services*. These categories, all within the Agricultural Services sector, are included in regular CES estimates. Also, there is no estimate in the CES series for those employed in private households, the self-employed, or unpaid family workers.

The CPS program, popularly known as the household survey, is a monthly survey of approximately 50,000 households nationally. The purpose of this survey is to obtain and report statistics on the labor force status of the civilian, non-institutional population aged 16 years and older. Each month, interviewers contact sample households (in person or by telephone) to ask a series of questions on the household's economic activity during the survey week. The primary purpose of these questions is to divide the sample households into three major groups: The employed, the unemployed, and those not participating in the labor force.

A major aspect of the CPS is that it is an inclusive estimate of workers in the labor market. The household survey includes a count of those who are employed in agriculture, the self-employed, persons who work in private households, and unpaid family workers. However, there are some limitations. The CPS does not

include persons under the age of 16 (due to child labor laws), nor does it include those who are wards or inmates of mental or penal institutions. Finally, since it is a civilian survey, military personnel are not included.

In addition to providing a count of those who are, or are not, working, the household survey also asks an array of additional questions. For example, what job search methods are currently being used by an unemployed respondent, reasons for working part-time as opposed to full-time, household earnings, the reasons for working multiple jobs and the types of jobs held, and the usual working hours of those employed. These questions allow for a more complete analysis of employment and unemployment by examining the reasons behind who is working, what type of work is being performed, and the number of hours being worked.

It is important to understand the basic conceptual differences between CPS and CES in order to use this data for analysis. First, the CPS is a count of persons and where they reside, while CES is a count of the number of jobs and where those jobs are located. Therefore, if a person held multiple jobs, the CPS would count that worker only once (counted simply as "employed"), while CES would count the total number of jobs held by that person. Under CES, if a worker holds two jobs, two establishments would report a job filled by that same person.

Secondly, the CPS includes a count of those not employed. If during the survey week a person reports that they are not employed but are available and actively seeking work, then they are considered to be "unemployed". It is important to understand that the phrase "available and actively seeking work" is essential in determining whether an individual will be considered unemployed. To have been actively seeking work, a person must have made

CPS vs. CES									
<u>Includes</u>	CPS	<u>CES</u>							
Agricultural Workers	Yes	No							
Self-Employed Workers	Yes	No							
Unpaid Family Workers	Yes	No							
Domestic Workers	Yes	No							
Workers on Paid/Unpaid Leave	Yes	Yes							
Workers age 16 years and older	Yes	No age limit							
Workers Holding Multiple Jobs	No	Yes							

specific efforts towards finding employment such as contacting employers. If a person is neither employed nor available and actively seeking work during the survey week, then they are considered to be "not in the labor force", rather than unemployed.

More than simply looking at how many persons were unemployed, the CPS also seeks to answer how long people have been unemployed and their status. From the survey, the unemployed can be divided into five major groups: 1) Job losers, comprised of persons on temporary layoff or those who have been permanently laid off; 2) job leavers, persons who quit or otherwise terminate

Continued on page 3

Continued from page 2

their employment; 3) persons who completed temporary jobs and began looking for work after their temporary employment ended; 4) reentrants, persons out of the labor market prior to resuming their job search; and 5) new entrants to the labor market. As you can see, if more persons were being counted as unemployed because they were newly separated from their job, that fact might be more indicative of a slowing economy. However, if more persons are being counted as unemployed because they are simply re-entering the labor market after having been absent for a time, this could indicate that job prospects have improved.

Another distinction between these two programs is that while CES estimates are a direct result of a sample survey of Texas employers made at the state and MSA level, the CPS is a national estimate which must be apportioned to each state via a statistical model. Each state then uses its subsidiary program, the Local Area

Unemployment Statistics program, to generate employment and unemployment estimates at the state, MSA, county, and city level.

The CES program and the CPS represent the two most comprehensive data programs used for both national and area economic assessment that are based upon current data. These programs help in determining the economic health of an area by enabling users to track the quantity of jobs being added to their labor market, as well as where those jobs are being created. Additionally, data generated through these two programs helps answer the question of whether labor force growth is keeping pace with the level of overall job creation. Employment and unemployment estimates are commonly used in policy formulation and funding allocation, in addition to their economic analysis role. A clear understanding of the differences and limitations between CES and CPS is essential when using this data as a tool in any labor market analysis program.



Texas Nonagricultural Wage and Salary Employment Seasonally Adjusted⁺

				Mar. '99 to	o Apr. '99	Apr. '98 to	Apr. '99
INDUSTRY TITLE	Apr. 1999*	Mar. 1999	Apr. 1998	Absolute Change	Percent Change	Absolute Change	Percent Change
TOTAL NONAG. W&S EMPLOYMENT	9,135,800	9,118,600	8,878,200	17,200	0.2	257,600	2.9
GOODS PRODUCING	1,777,000	1,777,300	1,764,400	-300	0.0	12,600	0.7
Mining	155,000	158,300	168,700	-3,300	-2.1	-13,700	-8.1
Construction	523,600	518,700	488,500	4,900	0.9	35,100	7.2
Manufacturing	1,098,400	1,100,300	1,107,200	-1,900	-0.2	-8,800	-0.8
Durable Goods	672,800	672,700	672,900	100	0.0	-100	0.0
Nondurable Goods	425,600	427,600	434,300	-2,000	-0.5	-8,700	-2.0
SERVICE PRODUCING	7,358,800	7,341,300	7,113,800	17,500	0.2	245,000	3.4
Transportation, Comm., Utilities	559,600	557,500	536,600	2,100	0.4	23,000	4.3
Trade	2,141,000	2,142,100	2,098,000	-1,100	-0.1	43,000	2.0
Wholesale Trade	530,600	529,100	514,600	1,500	0.3	16,000	3.1
Retail Trade	1,610,400	1,613,000	1,583,400	-2,600	-0.2	27,000	1.7
Finance, Insurance, & Real Estate	512,500	510,600	490,600	1,900	0.4	21,900	4.5
Services	2,606,000	2,592,900	2,488,600	13,100	0.5	117,400	4.7
Government	1,539,700	1,538,200	1,500,000	1,500	0.1	39,700	2.6

Note: The number of nonagricultural jobs in Texas is without reference to place of residence of workers.

TEXAS AND U.S. CIVILIAN LABOR FORCE ESTIMATES

		TEXAS*	UNITED STATES**							
Actual	CLF	Employment	Unemp.	Rate	CLF	Employment	Unemp.	Rate		
Apr. '99	10,242,900	9,806,700	436,200	4.3	138,240,000	132,552,000	5,688,000	4.1		
Mar. '99	10,219,800	9,771,200	448,600	4.4	138,418,000	132,299,000	6,119,000	4.4		
Apr. '98	9,981,300	9,546,400	434,900	4.4	136,378,000	130,735,000	5,643,000	4.1		
Seas. Adjusted	CLF	Employment	Unemp.	Rate	CLF	Employment	Unemp.	Rate		
Apr. '99	10,314,000	9,836,200	477,800	4.6	139,091,000	133,069,000	6,022,000	4.3		
Mar. '99	10,293,600	9,830,200	463,400	4.5	138,816,000	133,033,000	5,783,000	4.2		
Apr. '98	10,052,600	9,577,300	475,300	4.7	137,232,000	131,280,000	5,952,000	4.3		

Note: Only the actual series estimates for Texas and the U.S. are comparable to sub-state estimates. Current month estimates for Texas are preliminary. All estimates are subject to revision. In seasonally adjusted estimates all elements of seasonality are factored out to achieve an estimate which reflects the basic underlying trend.

^{*}Estimates for the current month are preliminary. All estimates are subject to revision.

^{*}All elements of seasonality are factored out to achieve an estimate which reflects the basic underlying trend.

^{*}Source - Labor Market Information Department, Texas Workforce Commission (model-based methodology)

^{**}Source - Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor (Current Population Survey)

Highlights of Local Area Unemployment Statistics

The Texas actual series unemployment rate decreased one-tenth of a percentage point, from 4.4 percent in March to 4.3 percent in April. This is the third month in a row that the actual rate has decreased, falling nine-tenths of a percentage point from the January level of 5.2 percent. Texas continues to enjoy labor market growth due to employment gains in most industry sectors, based in part on strong consumer confidence and earlier than normal seasonal hiring.

The annual growth rate for the labor force in the actual series fell from 2.7 percent in March to 2.6 percent in April, the third month in a row that the growth rate has fallen. This is the lowest annual growth rate in the series since the 2.6 percent rate in April 1998.

Total employment in Texas increased by more than 35,000 over the month, reaching a level of 9,806,700 — a new, all-time high. Since April of last year, Total Employment in Texas has grown by more than 260,000.

The number of unemployed Texans fell over the month, from 448,600 in March to 436,200 in April. While this is a drop of 12,400 from the previous month, it is an increase of 1,300 from the year-ago level. Although the number of unemployed may be leveling off, this could be an indication that the floor level of unemployment is close to being reached as opposed to any real slowdown in the labor market as a whole.

Weekly claims for unemployment insurance decreased in Agriculture; Manufacturing; Trade; Finance, Insurance, and Real Estate; Services; and Government. Meanwhile, Mining; Construction; and Transportation, Communications, and Public Utilities experienced increases in claims over the month.

Texas Metropolitan Statistical Areas Ranked by Unemployment Rate April 1999

1	Bryan-College Station	1.5
2	Austin-San Marcos	2.0
3 (tie)	Amarillo	2.6
	Lubbock	2.6
	San Antonio	2.6
6 (tie)	Dallas	2.8
	Forth Worth-Arlington	2.8
	Waco	2.8
9	Killeen-Temple	3.1
10	Abilene	3.4
11	Tyler	3.7
12	Victoria	3.8
13	Wichita Falls	3.9
14	San Angelo	4.0
15 (tie)	Houston	4.1
	Sherman-Denison	4.1
17	Corpus Christi	5.8
18	Brazoria	5.9
19	Galveston-Texas City	6.0
20	Longview-Marshall	6.5
21	Beaumont-Port Arthur	8.0
22	Laredo	8.2
23	Odessa-Midland	8.7
24 (tie)	Brownsville-Harlingen	8.9
	El Paso	8.9
26	McAllen-Edinburg-Mission	13.0
	Texarkana data not available	

Civilian Labor Force Estimates for Texas Metropolitan Statistical Areas

	April 1999*					March	1999	April 1998				
	C.L.F.	Emp.	Unemp.	Rate	C.L.F.	Emp.	Unemp.	Rate	C.L.F.	Emp.	Unemp.	Rate
State of Texas	10,242.9	9,806.7	436.2	4.3	10,219.8	9,771.2	448.6	4.4	9,981.3	9,546.4	434.9	4.4
Abilene	61.9	59.8	2.1	3,4	62.0	59.8	2.2	3.5	60.7	58.8	1.9	3.1
Amarillo	113.5	110.6	2.9	2.6	113.6	110.6	3.0	2.6	111.6	108.1	3.5	3.1
Austin-San Marcos	702.8	688.7	14.1	2.0	697.7	683.0	14.7	2.1	674.2	658.6	15,6	2,3
Beaumont-Port Arthur	187.8	172.7	15.1	8.0	188.1	173.6	14.5	7.7	180.7	168.8	11.9	6,6
Brazoria	105.9	99.7	6.2	5.9	106.8	100.6	6.2	5.8	104.6	98.9	5.7	5.4
Brownsville-Harlingen	124.8	113.7	11.1	8.9	125.4	113.0	12.4	9.9	126.6	111.7	14.9	11.7
Bryan-College Station	77.5	76.3	1.2	1.5	76.9	75.8	1.1	1.5	74.8	73.8	1.0	1.4
Corpus Christi	178.3	167.9	10.4	5.8	177.1	166.9	10.2	5.8	175.0	164.6	10.4	6.0
Dallas	1,912.7	1,859.9	52.8	2.8	1,902.3	1,849.2	53.1	2.8	1,842.1	1,787.9	54.2	2.9
El Paso	287.5	261.8	25.7	8.9	286.0	260.3	25.7	9.0	285.0	258.8	26.2	9.2
Fort Worth-Arlington	899.3	874.2	25.1	2.8	892.5	866.7	25.8	2.9	867.4	841.8	25.6	3.0
Galveston-Texas City	123.1	115.8	7.3	6.0	123.3	116.2	7.1	5.7	122.5	115.2	7.3	6.0
Houston	2,150.6	2,061.8	88.8	4.1	2,148.5	2,063.3	85.2	4.0	2,096.7	2,018.5	78.2	3.7
Killeen-Temple	115.6	112.0	3.6	3.1	114.7	111.0	3.7	3.2	114.2	109.6	4.6	4.0
Laredo	75.0	68.8	6.2	8.2	74.7	68.1	6.6	8.8	72.5	66.0	6.5	9.0
Longview-Marshall	105.8	98.9	6.9	6.5	105.3	98.4	6.9	6.6	103.6	97.5	6.1	5.9
Lubbock	123.7	120.5	3.2	2.6	123.6	120.3	3.3	2.6	122.2	118.4	3.8	3.1
McAllen-Edinburg-Mission	192.8	167.7	25.1	13.0	196.2	166.0	30.2	15.4	194.7	163.3	31.4	16.1
Odessa-Midland	128.8	117.6	11.2	8.7	128.5	117.5	11.0	8.6	126.4	121.0	5.4	4.3
San Angelo	52.9	50.8	2.1	4.0	53.1	50.9	2.2	4.2	51.6	50.2	1.4	2.7
San Antonio	767.0	746.9	20.1	2.6	767.4	745.7	21.7	2.8	749.2	724.3	24.9	3.3
Sherman-Denison	51.1	49.0	2.1	4.1	51.1	48.8	2.3	4.5	49.8	47.9	1.9	3.9
Tyler	91.2	87.8	3.4	3.7	91.3	87.6	3.7	4.1	88.4	84.4	4.0	4.5
Victoria	43.2	41.5	1.7	3.8	43.3	41.6	1.7	3.8	43.2	41.4	1.8	4.1
Waco	102.2	99,3	2.9	2.8	101.5	98.3	3.2	3.1	100.4	96.3	4.1	4.1
Wichita Falls Texarkana Not Available	66.2	63.6	2.6	3.9	65.9	63.3	2.6	3.9	65.7	63.0	2.7	4.1

*Estimates for the current month are preliminary. All estimates are subject to revision. Estimates reflect actual (not seasonally adjusted) data. Civilian Labor Force (C.L.F.) includes wage and salary workers, self-employed, unpaid family, domestics in private households, agricultural workers, workers involved in labor disputes and the unemployed, all by place of residence. Employment and Unemployment data are first rounded then added together to derive the rounded CLF total. Because of this rounding technique, this rounded total of the CLF may not agree with a rounding of the CLF total itself. Percent Unemployed is based upon unrounded Labor Force, Employment and Unemployment numbers. Estimates of the TWC are in cooperation with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

Employment and Unemployment Estimates for Texas Counties - April 1999

				ment and											
County	Emp.	Unemp.	Rate	County	Emp.	Unemp.	Rate	County		Unemp.	Rate	County	Emp.	Unemp.	Rate
Anderson	19,949	1,114	5.3	Donley	1,430	67	4.5	Kaufman	31,690	1,138	3.5	Real	1,100	41	3.6
Andrews	5,270	699	11.7	Duval	4,470	831	15.7	Kendall	12,589	247	1.9	Red River	5,611	294	5.0
Angelina	34,223	2,030	5.6	Eastland	8,904	433	4.6	Kenedy	224	2	0.9	Reeves	5,768	795	12.1
Aransas	9,588	507	5.0	Ector	57,767	6,857	10.6	Kent	526	12	2.2	Refugio	2,837	170	5.7
Archer	4,082	131	3.1	Edwards	765	59	7.2	Kerr	17,203	372	2.1	Roberts	489	15	3.0
Armstrong	880	12	1.3	Ellis	53,186	1,326	2.4	Kimble	2,293	65	2.8	Robertson	5,993	264	4.2
Atascosa	16,491	677	3.9	El Paso	261,845	25,655	8.9	King	113	4	3.4	Rockwall	21,236	426	2.0
Austin	12,344	468	3.7	Erath	16,214	360	2.2	Kinney	1,004	119	10.6	Runnels	4,854	258	5.0
Bailey	3,367	184	5.2	Falls	6,967	266	3.7	Kleberg	12,719	785	5.8	Rusk	20,081	1,169	5.5
Bandera	6,246	168	2.6	Fannin	11,358	670	5.6	Knox	1,868	127	6.4	Sabine	3,663	390	9.6
Bastrop	27,256	637	2.3	Fayette	10,198	278	2.7	Lamar	18,597	1,347	6.8	San Augustine	3,104	223	6.7
Baylor	1,696	78	4.4	Fisher	1,677	63	3.6	Lamb	5,775	482	7.7	San Jacinto	6,901	311	4.3
Bee	10,699	691	6.1	Floyd	2,798	192	6.4	Lampasas	7,926	251	3.1	San Patricio	27,899	1,649	5.6
Bell	90,408	2,834	3.0	Foard	884	16	1.8	La Salle	2,703	270	9.1	San Saba	2,428	137	5.3
Bexar	653,952	17,877	2.7	Fort Bend	172,872	5,693	3.2	Lavaca	8,900	176	1.9	Schleicher	1,448	98	6.3
Blanco	3,746	59	1.6	Franklin	4,340	158	3,5	Lee	6,911	235	3.3	Scurry	7,822	687	8.1
Borden	393	7	1.8	Freestone	6,911	323	4.5	Leon	5,651	390	6.5	Shackelford	1,327	84	6.0
Bosque	6,484	206	3.1	Frio	6,037	437	6.8	Liberty	27,162	2,055	7.0	Shelby	8,583	597	6.5
Bowie	36,991	2,075	5.3	Gaines	6,315	394	5.9	Limestone	8,665	360	4.0	Sherman	1,334	12	0.9
Brazoria	99,748	6,205	5.9	Galveston	115,778	7,340	6.0	Lipscomb	1,556	53	3,3	Smith	87,755	3,366	3.7
Brazos	76,278	1,163	1.5	Garza	1,843	119	6.1	Live Oak	4,369	208	4.5	Somervell	1,784	86	4.6
Brewster	5,267	119	2.2	Gillespie	10,163	143	1.4	Llano	5,323	159	2.9	Starr	16,872	5,435	24.4
Briscoe	986	33	3.2	Glasscock	699	16	2.2	Loving	71	10	12.3	Stephens	3,925	198	4.8
Brooks	2,644	296	10.1	Goliad	2,746	110	3.9	Lubbock	120,531	3,213	2.6	Sterling	687	27	3.8
Brown	16,223	623	3.7	Gonzales	7,115	245	3.3	Lynn	2,747	145	5.0	Stonewall	691	55	7.4
Burleson	6,589	276	4.0	Gray	9,948	772	7.2	Mc Culloch	3,400	258	7.1	Sutton	2,150	202	8.6
Burnet	13,119	358	2.7	Grayson	48,984	2,085	4.1	Mc Lennan	99,320	2,908	2.8	Swisher	3,274	125	3.7
Caldwell	16,045	527	3.2	Gregg	56,452	4,171	6.9	Mc Mullen	263	12	4.4	Tarrant	758,823	21,703	2.8
Calhoun	8,487	505	5.6	Grimes	8,865	625	6.6	Madison	3,884	137	3.4	Taylor	59,780	2,134	3.4
Callahan	5,583	245	4.2	Guadalupe	41,191	927	2.2	Marion	3,331	296	8.2	Terrell	501	25	4.8
Cameron	113,660	11,109	8.9	Hale	15,341	724	4.5	Martin	1,560	110	6.6	Terry	4,078	411	9.2
	5,202	335	6.1	Hall	1,461	96	6.2	Mason	1,357	45	3.2	Throckmorton		29	4.0
Camp	2,940	112	3.7	Hamilton	3,827	188	4.7	Matagorda	15,188	1,445	8.7	Titus	12,239	772	5.9
Carson	14,390	1,165	7.5	Hansford	2,397	108	4.3	Maverick	13,543	3,992	22.8	Tom Green	50,763	2,101	4.0
Cass	4,109	155	3.6	Hardeman	1,871	114	5.7	Medina	15,276	523	3.3	Travis	458,996	9,610	2.1
Chambers	11,535	494	4.1	Hardin	22,138	1,792	7.5	Menard	1,137	35	3,0	Trinity	4,412	253	5.4
Cherokee	20,393	781	3.7	Harris	1,707,674	75,653	4.2	Midland	59,794	4,311	6.7	Tyler	5,810	625	9.7
Childress	2,927	92	3.0	Harrison	26,503	1,765	6.2	Milam	9,203	345	3.6	Upshur	15,983	988	5.8
	5,143	139	2.6	Hartley	2,872	31	1.1	Mills	2,225	47	2.1	Upton	1,427	117	7.6
Clay Cochran	1,299	72	5.3	Haskell	2,455	121	4.7	Mitchell	3,222	249	7.2	Uvalde	10,812	811	7.0
***************************************													4 / 220	4	8.6
Coke	1,390	51	3.5	Hays	50,962 1,880	1,196 65	2.3	Montague	7,003 130,362	333 4,323	4.5 3.2	Val Verde Van Zandt	16,539	1,559	3.3
Coleman	3,158	221	6.5	Hemphill			3.3	Montgomery	9,075	255	2.7	Victoria	41,451	1,658	3.8
Collin	253,601	5,255	2.0	Henderson	29,357	975	3.2	Moore					23,145	488	2.1
Collingsworth	1,447	14	1.0	Hidalgo	167,664	25,113	13.0	Morris	5,878	776	11.7	Walker			4.2
Colorado	7,845	292	3.6	Hill	16,192	509	3.0	Motley	549	10	1.8	Waller	12,172	538	11.0
Comal	37,015	975	2.6	Hockley	9,986	783	7.3	Nacogdoches	25,528	938	3.5	Ward	4,511 14,637	558 366	2.4
Comanche	6,715	223	3.2	Hood	16,404	514	3.0	Navarro	19,228	852	4.2	Washington			*************
Concho	1,551	35	2.2	Hopkins	15,170	685	4.3	Newton	5,065	778	13.3	Webb	68,756	6,175	8.2 5.2
Cooke	16,694	441	2.6	Houston	8,661	388	4.3	Nolan	6,882	468	6.4	Wharton Wheeler	18,102	989	4.2
Coryell	21,625	731	3.3	Howard	13,914	819	5.6	Nueces	140,001	8,709	5.9	Wheeler Wichita	2,592 59,482	114	3.9
Cottle	764	59	7.2	Hudspeth	1,315	49	3.6	Ochiltree	4,703	274	5.5	CONTRACTOR DE LA CONTRA		2,420	LOOKED STORY
Crane	2,144	174	7.5	Hunt	35,525	1,295	3.5	Oldham	1,072	25	2.3	Wilbarger	6,896	164	2.3
Crockett	2,003	204	9.2	Hutchinson	9,023	705	7.2	Orange	38,716	4,074	9.5	Willacy	5,790	1,228	17.5
Crosby	2,628	202	7.1	Irion	740	35	4.5	Palo Pinto	12,211	527	4.1	Williamson	135,476	2,167	1.6
Culberson	1,119	67	5.6	Jack	3,273	168	4.9	Panola	6,866	791	10.3	Wilson	14,734	357	2.4
Dallam	3,404	96	2.7	Jackson	8,264	274	3.2	Parker	40,281	1,059	2.6	Winkler	2,908	482	14.2
Dallas	1,201,262	38,227	3.1	Jasper	12,833	1,814	12.4	Parmer	4,050	102	2.5	Wise	23,766	607	2.5
Dawson	5,299	437	7.6	Jeff Davis	1,544	39	2.5	Pecos	5,995	525	8.1	Wood	12,666	672	5.0
Deaf Smith	7,353	423	5.4	Jefferson	111,881	9,202	7.6	Polk	14,161	781	5.2	Yoakum	3,202	397	11.0
Delta	2,434	98	3.9	Jim Hogg	2,019	282	12.3	Potter	53,089	2,255	4.1	Young	7,708	456	5.6
Denton	233,998	4,192	1.8	Jim Wells	15,810	1,981	11.1	Presidio	2,950	1,134	27.8	Zapata	4,250	623	12.8
De Witt	8,367	392	4.5	Johnson	58,733	1,861	3.1	Rains	3,735	143	3.7	Zavala	3,404	760	18.3
Dickens	1,068	65	5.7	Jones	9,998	343	3.3	Randall	57,466	684	1.2			-	
Dimmit	3,168	468	12.9	Karnes	6,192	239	3.7	Reagan	1,889	211	10.0				
Estimates reflect	actual (not	seasonally	adjus	ted) data. Est	imates are pro	eliminary	and su	bject to revision	on. To obtain	the civi	lian lal	oor force, add to	tal employm	ent to tot	al

Estimates reflect actual (not seasonally adjusted) data. Estimates are preliminary and subject to revision. To obtain the ci unemployment. Estimates of the TWC are in cooperation with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

Texas Nonagricultural Wage and Salary Employment

	S AND A CHECK ON A SECURITION OF THE SECURITION			Mar. '99 to	o Apr.'99	Apr. '98 to	Apr. '99
	Apr. '99	Mar. '99	Apr. '98	Change	% Change	Change	% Change
TOTAL NONAG. W & S EMPLOYMENT	9,131,500	9,089,900	8,881,900	41,600	0.5	249,600	2.8
GOODS PRODUCING	1,769,200	1,769,400	1,758,400	-200	0.0	10,800	0.6
Mining Oil & Gos Feteration	154,300	157,500	167,500	-3,200	-2.0	-13,200	-7.9
Oil & Gas Extraction Construction	145,900 519,400	149,100 514,900	158,900 487,300	-3,200 4,500	-2.1 0.9	-13,000 32,100	-8.2 6.6
Manufacturing	1,095,500	1,097,000	1,103,600	-1,500	-0.1	-8,100	-0.7
Durable Goods	672,100	672,000	671,600	100	0.0	500	0.1
Lumber & Wood Products Lumber Camps, Sawmills, Planing Mills	47,800 7,500	47,800 7,500	45,900 7,500	0	0.0 0.0	1,900	4.1 0.0
Furniture & Fixtures	19,700	19,700	18,800	0	0.0	900	4.8
Stone, Clay, & Glass Products Concrete, Gypsum, & Plaster Products	44,00 0 21,800	43,700 21,400	42,400	300	0.7	1,600	3.8
Primary Metal Industries	29,700	29,700	20,200 31,500	400 0	1.9 0.0	1,600 -1,800	7.9 -5.7
Fabricated Metal Industries	103,800	104,200	103,300	-400	-0.4	500	0.5
Fabricated Structural Metal Products Industrial Machinery & Equipment	55,300 149,300	55,200 149,400	53,600 151,900	100 -100	0.2	1,700	3.2
Oil & Gas Field Machinery	29,500	30,100	33,100	-600	-0.1 -2.0	-2,600 -3,600	-1.7 -10.9
Electronic & Other Electrical Equipment	130,500	130,300	132,400	200	0.2	-1,900	-1.4
Transportation Equipment Aircraft & Parts	85,30 0 45,100	85,200 45,500	83,000 45,500	100 °	0.1	2,300	2.8
Instruments & Related Products	40,800	40,900	41,800	-100	-0.9 -0.2	-400 -1,000	-0.9 -2.4
Miscellaneous Manufacturing	21,200	21,100	20,600	100	0.5	600	2.9
Nondurable Goods Food & Kindred Products	423,400 95,500	425,000 96,300	432,000 97,800	-1,6 00 -800	-0.4 -0.8	-8,600 -2,300	-2.0
Meat Products	34,200	33,900	34,300	300	0.9	-2,300 -100	-2.4 -0.3
Dairy Products	5,000	4,900	5,100	100	2.0	-100	-2.0
Bakery Products Malt Beverages	9,200 2,100	9,000 2,100	9,100 2,300	200 0	0.0	100 -200	1.1 -8.7
Textile Mill Products	3,900	3,900	3,900	0	0.0	-200	0.0
Apparel & Other Finished Textile Products	47,800	48,300	53,200	-500	-1.0	-5,400	-10.2
Paper & Allied Products Printing & Publishing	28,800 75,800	28,800 75,700	29,700 75,900	100	0.0 0.1	-900 -100	-3.0 -0.1
Newspapers, Periodicals, Books, & Miscellaneous	33,800	33,700	34,000	100	0.3	-200	-0.1
Chemicals & Allied Products Petroleum & Coal Products	84,200	84,500	83,800	-300	-0.4	400	0.5
Petroleum Refining	24,900 21,100	25,100 21,300	26,000 22,200	-200 -200	-0.8	-1,100 -1,100	-4.2 -5.0
Rubber & Miscellaneous Plastics	56,200	56,100	55,000	100	0.2	1,200	2.2
Leather & Leather Products	6,300	6,400	6,700	-100	-1.6	-400	-6.0
SERVICE PRODUCING	7,362,300	7,320,500	7,123,500	41,800	0.6	238,800	3.4
Transportation, Communications, Utilities Transportation	557,900 352,500	555,300 350,300	533,700 335,500	2,600 2,200	0.5 0.6	24,200 17,000	4.5
Railroad Transportation	17,400	17,400	17,100	0	0.0	300	5.1 1.8
Transportation by Air Communications	115,100	114,400	107,900	700	0.6	7,200	6.7
Electric, Gas, & Sanitary Services	135,600 69,800	70,000	128,30 0 69,900	-200	0.4 -0.3	7,300 -100	5.7 -0.1
Electric Services	30,800	31,000	30,900	-200	-0.6	-100	-0.3
Gas Production & Distribution Trade	23,200 2,127,900	23,200 2,119,300	23,500 2,087,700	0 8,600	0.0 0.4	-300	-1.3
Wholesale Trade	530,000	528,200	514,800	1,800	0,3	40,200 15,200	1.9 3.0
Retail Trade	1,597,900	1,591,100	1,572,900	6,800	0.4	25,000	1.6
Building Materials & Gardening Supplies General Merchandise Stores	65,300 200,800	63,900 203,400	62,800 201,200	1,400 -2,600	2.2 -1.3	2,500	4.0
Food Stores	244,900	244,300	246,000	600	0.2	-400 -1,100	-0.2 -0.4
Automotive Dealers & Service Stations	166,000	165,000	163,600	1,000	0.6	2,400	1.5
Apparel & Accessory Stores Home Furniture, Furnishings, & Equipment Stores	77,100 73,00 0	77,700 73,000	78,200 69,900	-600 0	-0.8 0.0	-1,100 3,100	-1.4 4.4
Eating & Drinking Places	601,800	594,700	583,200	7,100	1.2	18,600	3.2
Other Retail Trade Finance, Insurance, & Real Estate	169,000 510,900	169,100	168,000	-100	-0.1	1,000	0.6
Depository Institutions including Banks	128,400	508,300 128,200	489,800 124,700	2,600 200	0.5 0.2	21,100 3,700	4.3 3.0
Insurance Carriers, Agents, Brokers, & Service	161,800	161,400	157,700	400	0.2	4,100	2.6
Other Finance Insurance & Real Estate Services	220,700 2,604,500	218,700 2,579,900	207,40 0 2,490,900	2,000 24,600	0.9 1.0	13,300	6.4
Hotel & Other Lodging Places	94,000	92,800	91,500	1,200	1.3	113,600 2,500	4.6 2.7
Personal Services Business Services	90,400	90,000	92,300	400	0.4	-1,900	-2.1
Auto Repair Services	671,300 87,600	663,500 86,800	625,400 84,900	7,800 800	1.2 0,9	45,900 2,700	7,3 3.2
Miscellaneous Repair Services	33,700	33,200	33,000	500	1.5	700	2.1
Amusement & Recreation, including Motion Pictures Health Services	123,200	119,100	117,300	4,100	3.4	5,900	5.0
Legal Services	694,500 67,200	69 0,800 66,900	679,000 66,000	3,700 300	0.5 0.4	15,500 1,200	2.3 1.8
Educational Services	110,700	110,600	106,000	100	0.1	4,700	4.4
Social Services Membership Organizations	182,100	181,400	172,200	700	0.4	9,900	5.7
Engineering & Management Services	141,200 245,100	140,600 243,700	136,500 227,000	600 1,400	0.4	4,700 18,100	3.4 8.0
Agricultural Services	53,100	50,000	50,300	3,100	6.2	2,800	5.6
Government Federal	1,561,100 187,200	1,557,700 187,100	1,521,400	3,400	0.2	39,700	2.6
State	325,800	325,200	185,100 326,500	100 600	0.1	2,100 -700	1.1 -0.2
Local					~	700	-0.2

^{*}Estimates for the current month are preliminary. All estimates are subject to revision. The number of nonagricultural jobs in Texas is without reference to place of residence of workers. Estimates of the TWC are in cooperation with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

Texas Metropolitan Statistical Areas Nonagricultural Wage and Salary Employment (In Thousands)


OOTAL 1570 177 187 187 187 187 187 187 187 187 187							(111 111	ousand	5)							
GUALATOR																
Name 10																Apr. '98
Treas. Comments 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Mining															1.5
Name 19 19 19 18 18 18 19 19	Construction							35.4			17.4					10.8
Trams. Comm. A. Unit. 7. 2.5 2.5 2.5 2.5 5.4 5.4 5.2 21.1 21.0 19.5 8.0 5.0 5.0 2.8 2.2 2.5 Mississic Frage 7. 2.5 2.5 2.5 2.5 5.4 5.4 5.2 21.1 21.0 19.5 8.0 5.0 5.0 5.0 2.8 2.2 2.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19	Manufacturing-Dur.															5.4
Whelstein Frade 1. 2																
ins in in A. Real Set 2.6 2.5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 1.3	Wholesale Trade															2.2
Services 20.1 19.8 19.5 27.9 27.8 27.0 19.8 19.5 27.9 27.8 27.0 19.8 19.8 19.5 27.0 27.8 27.0 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8	Retail Trade															
Foreign General Control 12 1.6 1.5 2.9 1.9 11.4 11.2 11.2 2.7 2.7 2.6 0.4 0.4 0.5																
State Generalization																
NORTEX Apr. 99 May 99 Apr. 99 Apr. 90 Apr. 99	State Government														************************	2.9
NOUSTRY (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16	Local Government										17.8		17.8			10.8
TOTAL 106.5 106.	INDUSTRY										Apr. '99		Apr. '98			Apr. '98
Construction 4 9 4 9 3 3 3 2 2 9 121 129 128 985 943 882 129 129 119 117 117 120 100 Manufacturing-Dur. 4 4 9 5 0 30 3 0 2 5 5 5 5 2 5 0 170 1705 1715 1714 1715 110 110 Manufacturing-Dur. 4 9 5 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL	100.9	100.9	99.6				159.3	158.4	156.9	1885.0		1820.1	249.1	247.2	
Manufacturing-Dur. 4.9 4.9 5.0 3.0 3.0 2.9 5.2 5.2 5.0 176.1 175.5 172.8 172.8 174.7 17.5 18.0 Manufacturing-Dur. 4.9 4.9 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1																**
Manufacturing-Sandur, 6.9 70 71 1.9 1.7 1.9 1.7 1.8 3 8.3 8.3 73.3 73.3 73.3 73.2 72.2 2.3 5.5 2.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4																
Wisseland Frade 3.9 3.9 3.9 3.9 3.1 3.1 3.1 3.1	Manufacturing-Nondur.															26.2
Retail Trade 20.7 20.2 20.2 20.2 20.3 20.3 20.4 20.5																
Fine, Ins., & Real Est. 3,7 3,8 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7	Retail Trade															
Selection 1,7	Fin., Ins., & Real Est.	3.7	3.6	3.6	2.7	2.7	2,6	6.4	6.4	6.4	156.1	155.6	148.9	9.7	9.7	9.6
State Government 3,7 3,7 3,8 2,3 2,3 2,3 2,1 4,5 4,5 4,5 4,5 14,7 14,1 14,4 3,3 3,6 3,8 3	Services															
	State Government															
NDUSTRY	Local Government	18.2	18.3	18.0	5.9	6,9	6.6	20,6	20.6	20.6	149.7	149.1	144.5	37.0	36.8	
TOTAL 7591 753.3 755.1 88.8 87.2 88.5 2013.8 2011.6 1972.4 101.3 100.6 99.7 66.0 65.8 61.5 Construction. Mining 4.5 4.4 4.5 0.7 0.0 5.0 65.2 66.5 66.5 ** ** ** 1.6 1.7 2.7 Construction. Construction. Mining 4.5 4.4 4.5 0.7 0.7 0.3 65.2 66.5 66.5 ** ** ** 1.6 1.7 2.7 Construction. Mining 1.5 4.5 4.4 4.5 0.7 0.7 0.3 65.2 66.5 66.5 66.5 ** ** ** 1.6 1.7 2.7 Construction. Mining 1.5 4.5 4.4 4.5 0.7 0.7 0.3 65.2 66.5 66.5 66.5 ** ** ** 1.6 1.7 2.7 Construction. Mining 1.5 4.5 4.4 4.5 0.7 0.7 0.3 65.2 66.5 66.5 66.5 66.5 ** ** 1.6 1.7 2.7 Construction. Mining 1.5 4.5 4.4 4.5 0.7 0.7 0.3 65.2 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5	INDUCTOR															
Mining																
Manufacturing-Dur. 76.3 76.5 75.3 2.4 2.5 2.3 130.1 130.2 133.4 4.4 4.4 4.3 0.8 0.8 0.8 0.8 Manufacturing-Dur. 77.7 72.2 68.7 4.2 4.2 5.9 14.5 11.0 13.2 133.4 1.4 4.4 4.4 4.3 0.8 0.8 0.8 17 ms., comm. & Uni. 72.7 72.2 68.7 4.2 4.2 5.9 14.5 11.1 11.5 13.5 13.4 3.4 3.5 11.7 11.6 10.9 Mining 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Mining															
ManufacturingNondur. 35.7 35.6 35.4 35.4 56. 5.5 36.4 34.5 35.1 5.1 5.0 0.9 0.9 0.8 Trans., Comm. Uii. 7.7 72.2 68.7 42.2 3.2 2.2 2.2 2.2 13.3 13.6 13.8 3.4 3.4 3.4 3.5 11.7 11.6 10.9 Molecule Trade	Construction															
Trans., Comm. & Unil. 72.7 72.2 68.7 4.2 4.2 3.9 [14]. 141.9 139.1 3.4 3.4 3.5 11.7 11.6 10.9 Ministral Trade 41.4 12.2 40.5 2.5 17.5 17.6 17.4 13.5 13.6 123.8 13.6 123.8 13.6 3.6 3.6 3.7 3.5 3.4 3.3 4 8.4 17 17.5 13.7 13.4 13.6 123.8 11.7 11.6 10.9 Ministral Trade 41.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5																
Retail Trade 147.2 145.6 142.9 17.6 17.4 325.7 327.2 315.2 19.8 19.7 19.5 13.7 13.7 13.4 13.7 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.8 13.5	Trans., Comm. & Util.															
Fish, Iss., & Real Ext. 186, 187, & Real Ext. 35,8 35,5 34,2 54,0 61,0 59,0 108,9 101,9 61,2 59,0 101,9 61,2 50,9 101,9 61,2 50,9 101,9 61,2 50,9 101,9 61,2 50,9 5	Wholesale Trade															
Services 208.1 208.9 201.7 193. 194. 190. 261.7 619.9 601.3 28.2 27.7 27.2 13.4 13.3 12.3 12.5																
State Government	Services	208.1	205.9		19.3	19.4	19.0			601.3	28.2	27.7	27.2	13.4	13.3	12.3
Local Government	Federal Government															
NOUSTRY Apr. 99 Mar. 99 Apr. 98 Apr. 99 Apr. 9																
Mining 3.2 3.3 3.6 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15.5 0.5 0.5 0.7		LONGV	IEW-MAF	RSHALL]	LUBBOCK		MCAL	LEN-EDIN	NMIS.	ODES	SSA-MIDL	AND	SA	N ANGEL	0
Mining 3.2 3.3 3.6 0.1 0.1 0.1 1.2 1.1 1.2 11.5 11.5 11.5 13.5 0.5 0.5 0.5 0.7 Construction 4.2 4.2 4.0 4.4 4.3 4.2 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 6.8 2.0 2.0 1.9 Manufacturing-Dur. 13.5 13.5 13.5 13.3 3.9 4.0 4.5 3.4 3.4 3.4 3.4 4.4 4.4 4.9 2.8 2.8 2.8 2.7 Trans., Comm. & Uiii. 3.9 4.0 4.2 5.8 5.8 5.8 5.7 5.4 5.3 5.3 3.9 3.9 4.1 3.0 3.0 2.8 Trans., Comm. & Uiii. 3.9 4.0 4.2 5.8 5.8 5.8 5.7 5.4 5.3 5.3 3.9 3.9 4.1 3.0 3.0 2.8 Wholesale Trade 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.6 7.4 7.5 7.6 7.5 6.9 6.9 7.6 1.8 1.9 1.8 1.9 18.6 18.2 24.8 24.7 24.5 32.4 31.9 31.6 20.7 20.7 20.5 8.5 8.3 8.5 Services 21.7 21.6 21.5 35.3 35.2 34.7 33.1 33.5 32.4 25.4 25.1 25.3 12.8 12.9 12.7 Sectoral Conference 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1		Anr '99	Mar '99	Apr. '98	Anr '99	Mar. '99	Apr. '98	Apr. '99	Mar. '99	Apr. '98	Apr. '99	Mar. '99	Apr. '98	Apr. '99	Mar. '99	Apr. '98
Construction 4.2 4.2 4.0 4.4 4.3 4.2 5.9 6.9 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 2.0 2.0 1.1 Manufacturing-Dur. 13.5 13.5 13.5 13.5 13.3 1.9 4.0 4.5 3.4 3.4 3.3 4.4 4.4 4.9 2.8 2.8 2.7 Manufacturing-Nondur. 5.8 5.9 6.0 3.3 3.3 3.3 8.8 9.2 8.9 2.4 2.4 2.6 2.1 2.0 2.4 Minoral Minor	TOTAL															344
Manufacturing-Nondur, 5.8 5.9 6.0 3.3 3.3 3.3 3.8 8.9 2.8 8, 2.4 2.4 2.6 2.1 2.0 2.4 7.1 7.5 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	TOTAL Mining	91.3	91.0	90,4	116.9	116.8	115.4	143.3	143.2	140.4	104.5	104.1	107.4	44.8	44.8	
Frans., Comm. & Util. 3.9	Mining Construction	91.3 3.2 4.2	91.0 3.3 4.2	9 0 .4 3.6 4.0	116.9 0.1 4.4	116.8 0.1 4,3	115.4 0.1 4.2	143.3 1.2 6.9	143.2 1.1 6.9	140.4 1.2 7.0	104.5 11.5 6.9	104.1 11.5 6.9	107.4 13.5 6.8	44.8 0.5 2.0	44.8 0.5 2.0	0.7 1.9
Retail Trade 18.9 18.6 18.2 24.8 24.7 24.5 24.5 31.9 31.6 31.0 31.6 31.0 31.6 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0	Mining Construction Manufacturing-Dur.	91.3 3.2 4.2 13.5	91.0 3.3 4.2 13.5	90,4 3.6 4.0 13.3	116.9 0.1 4.4 3.9	116.8 0.1 4.3 4.0	115.4 0.1 4.2 4.5	143.3 1.2 6.9 3.4	143.2 1.1 6.9 3.4	140.4 1.2 7.0 3.3	104.5 11.5 6.9 4.4	104.1 11.5 6.9 4.4	107.4 13.5 6.8 4.9	44.8 0.5 2.0 2.8	44.8 0.5 2.0 2.8	0.7 1.9 2.7
Fin, Ins., & Real Est. 3.8 3.7 3.5 5.9 5.9 5.8 5.3 5.3 5.0 3.2 3.9 3.9 1.9 1.9 1.8 1.8 services 21.7 21.6 21.5 35.3 35.2 34.7 33.1 35.5 34.2 25.1 25.5 12.8 12.9 12.7 Rederal Government 0.5 0.5 0.6 1.0 1.0 1.1 12.7 2.7 2.7 2.6 0.8 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	Mining Construction	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9	90,4 3.6 4.0 13.3 6.0	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0	0.7 1.9 2.7 2.4
Services 21.7 21.6 21.5 35.3 35.2 34.7 33.1 33.5 32.4 25.4 25.1 25.3 12.8 12.9 12.7 State Government 0.5 0.5 0.6 1.0 1.0 1.1 1.2 7.2 7.2 2.6 0.8 0.5 0.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8
State Government 0.6 0.6 0.6 13.3 13.3 12.7 4.8 4.7 4.8 1.8 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5
10.7 10.6 10.4 11.6 11.4 31.8 31.6 30.8 15.9 15.8 15.6 5.6 5.7 5.3	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7	90,4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5
NDUSTRY	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7
TOTAL 698,9 696,3 677,9 44,9 44,9 44,0 51,9 51,6 50,8 81,2 80,9 78,3 35,8 36,1 36,0	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0,5	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5
Mining 1.8 1.8 1.8 1.8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 ISON	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 £XARKAN	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5
Construction 36.4 36.4 34.8 2.6 2.6 2.3 2.2 2.2 2.2 3.4 3.4 3.4 3.2 2.5 2.5 2.5 2.4 Manufacturing-Dur. 28.7 28.5 27.5 7.3 7.3 7.5 3.1 3.0 3.0 6.9 6.9 7.0 1.1 1.1 1.1 1.1 Manufacturing-Nondur. 23.8 23.7 23.5 2.6 2.7 3.1 2.5 2.5 2.6 2.8 3.8 3.8 3.8 2.0 2.1 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government	91,3 3,2 4,2 13,5 5,8 3,9 4,5 18,9 3,8 21,7 0,5 0,6 10,7 SA Apr. '99	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 0.5 0.6 0.5 0.6 N ANTON Mar. '99	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 ISON Apr. '98	143.3 1.2 6.99 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TI Apr. '99	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98
Manufacturing-Dur. 28.7 28.5 27.5 7.3 7.3 7.5 3.1 3.0 3.0 6.9 6.9 7.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 Manufacturing-Nondur. 23.8 23.7 23.5 2.6 2.7 3.1 2.5 2.5 2.6 3.8 3.8 3.8 3.8 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98 677.9	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 ISON Apr. '98 44.0	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TI Apr. '99 51.9	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98
Trans., Comm. & Util. 31.9 31.8 32.5 1.6 1.6 1.4 2.8 2.8 2.5 3.8 3.8 3.8 3.8 1.6 1.7 1.5	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 9.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98 677.9 1.8 34.8	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 2.6	115.4 0.1 4.2 4.5 5.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 1SON Apr. '98 44.0	143.3 1.2 6.9 3.4 4.8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TI Apr. '99 51.9 **	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2	104,5 11.5 6,9 4.4 2.4 3.9 6,9 20.7 3.9 25,4 0.8 1.8 15,9 Apr. '99 81,2 1.6 6,9	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5	44.8 0.5 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.88
Notes Trade 30,5 30,5 29,9 1,2 1,2 1,2 1,2 3,0 2,9 2,8 3,9 3,8 3,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,1 1,0	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur.	91,3 3,2 4,2 13,5 5,8 3,9 4,5 18,9 3,8 21,7 0,5 0,6 10,7 SA Apr. '99 698,9 1,8 36,4 28,7	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98 677.9 1.8 34.8 34.8 27.5	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 2.6 7.3	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 424.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 1SON Apr. '98 44.0 *** 2.3 7.5	143.3 1.2 6.99 3.4 8.8 5.4 7.5.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TI Apr. '99 51.9	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0	140.4 1.2 7.0 3.3 8,9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0	104,5 11.5 6,9 4,4 2,4 3,9 6,9 20,7 3,9 25,4 0,8 8 1,8 15,9 81,2 1,6 3,4 4,6,9	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 20.7 3.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4
Fin., Ins., & Real Est. 46.7 46.5 45.0 2.6 2.6 2.5 1.7 1.7 1.7 1.7 4.0 4.0 3.9 1.5 1.5 1.5 Services 227.9 225.4 214.5 12.4 12.2 11.7 14.5 14.4 14.1 24.9 24.6 24.0 9.5 9.5 9.5 9.6 Rederal Government 34.7 35.1 37.2 0.3 0.4 0.3 3.4 3.4 3.6 1.0 1.0 1.0 0.9 0.2 0.2 0.2 State Government 14.8 14.8 14.9 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 1.7 1.6 3.0 3.0 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 Local Government 86.1 86.2 83.6 5.5 5.5 5.5 3 6.2 6.2 6.2 7.5 7.5 7.4 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur.	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 **	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 424.5 5.8 34.7 11.1 12.7 11.4 1SON 44.0 ** 2.3 7.5 3.3	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TI Apr. '99 51.9 ***	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 9.3,8	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 VApr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1	0.7 1.9 2.7 2.44 2.8 1.8 8.5 5.1 8.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.11 2.1
Services 227.9 225.4 214.5 12.4 12.2 11.7 14.5 14.4 14.1 24.9 24.6 24.0 9.5 9.5 9.6 86deral Government 34.7 35.1 37.2 0.3 0.4 0.3 3.4 3.4 3.6 1.0 1.0 0.9 0.2 0.2 0.2 0.5 Local Government 86.1 86.2 83.6 5.5 5.5 5.3 6.2 6.2 6.2 7.5 7.5 7.4 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur.	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 23.5 32.5	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 2.6 7.3 2.7	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 ISON Apr. '98 44.0 ** 2.3 7.5 3.1 1.4	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TI Apr. '99 51.9 ** 2.2 3.1 2.5 2.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 A* 2.2 3.0 2.5 2.8	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5	104,5 11.5 6,9 4.4 2.4 3.9 6,9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 6.9 3.4 6.9 3.8 3.8	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1	0.7 1.9 2.7 2.4 4 2.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 2.1 1.5
State Government 34.7 35.1 37.2 0.3 0.4 0.3 3.4 3.4 3.6 1.0 1.0 0.9 0.2	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5	90,4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 32.5	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 4.2 4.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 1SON Apr. '98 44.0 *** *** *** *** *** *** *** *	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 31.8 2.7 4.8 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 2.8 10.5	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 8 1.8 15.9 81.2 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 3.9	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 6.9 3.4 6.9	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.9 1.1 2.5 1.1 2.5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.5 1.1 1.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.5
NOUSTRY Apr. '99 Mar. '99 Apr. '98 Apr. '98 Apr. '99 Apr. '98	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur, Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est.	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 5.8 3.9 3.8 21.7 9.5 6.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 5.8 6.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 29.9 132.7 45.0	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 44.9 4.2 6.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 2.8 8.6 2.6	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 424.5 5.8 34.7 11.2 11.4 1SON 44.0 ** 2.3 7.5 3.1 1.4 1.2 8.5 3.3	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 31.8 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 631.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 2.8 10.5	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 9.3 8.3 1.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 3.8	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 3.8 3.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 VApr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.9 1.6 1.8	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8	0.7 1.9 2.4 2.8 1.8 8.5 5.3 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 36.0 1.8 2.4 1.11 1.5 1.5 1.8 7.8 8.1.5
WACO	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 5.8 3.9 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.7 45.0 214.5 37.2	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.2 4.0 0.3	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 424.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 1SON Apr. '98 44.0 ** 2.3 3.1 1.2 2.5 3.1 1.2 2.5 3.1 1.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TT Apr. '99 51.9 ** 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 3.4	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 1.7 14.1 3.6	104,5 11.5 6,9 4,4 2,4 3,9 6,9 20,7 3,9 25,4 0,8 8 1.8 15,9 81,2 1.6 3,4 6,9 3,8 3,8 3,9 17,4 4,0 24,9 1,0	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.8 1.8 1.3 2.5 5.6 2.5 5.6 2.5 1.1 2.0 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 1.5 9.6 0.2
NDUSTRY	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9 34.7 14.8	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4 35.1	90,4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 29.9 132.7 45.0 214.5 37.2 14.9	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.2 4.0 0.3 0.2	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 1.2 8.6 12.2 0.4 0.2	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 4.2 24.5 5.8 34.7 11.1 12.7 11.4 1SON ** 2.3 7.5 3.1 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5.3 2.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 31.8 2.7 4.8 3.1 4.9 1.9 1.7 1.4 1.5 3.4 1.6	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 1.7 14.4 3.4 1.7	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 1.6	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 24.9 1.0 3.0	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6 1.0 3.0	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 VApr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.8 1.8 1.3 2.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 5.3 12.7 1.3 2.5 5.3 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.5 1.8 7.8 9.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mining	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9 34.7 14.8	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 5.8 6.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 25.4 35.1 14.8 86.2	90,4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 29.9 132.7 45.0 214.5 37.2 14.9	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 4.9 4.9 4.0 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 12.4 0.3 0.2 5.5	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 2.4.7 5.9 35.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 424.5 5.8 34.7 11.4 12.7 11.4 1SON 44.0 ** 2.3 7.5 3.1 1.4 1.2 8.5 3.1 1.4 1.2 8.5 3.3 3.5 3.7 11.4 12.7 11.4 15.7 11.4 15.7 16.7 17.8 17.8 18	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5.3 2.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 31.8 2.7 4.8 3.1 4.9 1.9 1.7 1.4 1.5 3.4 1.6	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 1.7 14.4 3.4 1.7	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 1.6	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 24.9 1.0 3.0	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6 1.0 3.0	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 VApr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.8 1.8 1.3 2.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 5.3 12.7 1.3 2.5 5.3 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.5 1.8 7.8 9.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Construction 4.8 4.8 4.6 2.5 2.6 2.5 Manufacturing-Dur. 9.0 8.8 8.6 6.3 6.4 6.6 Manufacturing-Nondur. 7.6 7.5 7.6 2.1 2.1 2.1 Trans., Comm. & Util. 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Wholesale Trade 5.0 4.9 4.9 2.5 2.5 2.5 2.5 Retail Trade 17.6 17.4 17.1 11.9 11.7 11.6 Fin., Ins., & Real Est. 6.1 6.0 5.9 2.3 2.3 2.3 Services 30.0 29.6 29.1 16.2 16.1 16.1 Federal Government 3.3 3.3 3.2 2.6 2.5 2.6 State Government 2.3 2.2 2.2 3.4 3.5 3.4 Local Government 9.9 9.9 9.7 6.8 6.8 6.8 6.6	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government Local Government Local Government UNDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government Local Government	91,3 3,2 4,2 13,5 5,8 3,9 4,5 18,9 3,8 21,7 6,5 0,6 10,7 SA Apr. '99 698,9 1,8 36,4 28,7 23,8 31,9 30,5 135,6 46,7 227,9 34,7 14,8 86,1	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4 35.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 32.5 32.5 32.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 1.2 8.6 1.2 8.6 1.2 4 0.3 0.2 5.5 WIC Apr. '99	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 1.2 0.4 0.2 5.5 CHITA FAI Mar. '99	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 4.2 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 1SON Apr. '98 44.0 ** 2.3 3.1 1.4 1.5 2.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5.3 2.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 31.8 2.7 4.8 3.1 4.9 1.9 1.7 1.4 1.5 3.4 1.6	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 1.7 14.4 3.4 1.7	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 1.6	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 24.9 1.0 3.0	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6 1.0 3.0	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 VApr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.8 1.8 1.3 2.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 5.3 12.7 1.3 2.5 5.3 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.5 1.8 7.8 9.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Manufacturing-Dur. 9.0 8.8 8.6 6.3 6.4 6.6 Manufacturing-Nondur. 7.6 7.5 7.6 2.1 2.1 2.1 7.1 7.2 1.5 Manufacturing-Nondur. 7.6 7.5 7.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government Local Government Local Government Local Government State Government Local Government Local Government Local Government	91.3 3.2 4.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 6.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 5155.6 46.7 227.9 34.7 14.8 86.1 Apr. '99 99.6	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 225.4 35.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 98.4	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 34.8 27.5 23.5 32.5 29.9 132.7 45.0 214.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.2 8.6 2.6 1.4 0.3 0.2 5.5 WIC Apr. '99 60.6	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 2.6 12.2 0.4 0.2 5.5 CHITA FAI Mar.'99 60.5	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 11SON 44.0 ** 2.3 7.5 5.3 1.1 1.4 1.2 1.1 1.7 0.3 0.2 5.3 LS Apr. '98 60.4	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5.3 2.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 31.8 2.7 4.8 3.1 4.9 1.9 1.7 1.4 1.5 3.4 1.6	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 1.7 14.4 3.4 1.7	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 1.6	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 24.9 1.0 3.0	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6 1.0 3.0	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 VApr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.8 1.8 1.3 2.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 5.3 12.7 1.3 2.5 5.3 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 9.6 0.2 9.6 0.2 9.6
Trans., Comm. & Util. 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 1970, 1974, 1975, or 1988. The MSAs which have comparable data only Wholesale Trade 5.0 4.9 4.9 2.5 2.5 2.5 Retail Trade 17.6 17.4 17.1 11.9 11.7 11.6 Fin., Ins., & Real Est. 6.1 6.0 5.9 2.3 2.3 2.3 2.3 Services 30.0 29.6 29.1 16.2 16.1 16.1 Federal Government 3.3 3.3 3.2 2.6 2.5 2.6 State Government 2.3 2.2 2.2 3.4 3.5 3.4 Local Government 9.9 9.9 9.7 6.8 6.8 6.8 6.6	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government Local Government Local Government Local Government	91,3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9 34.7 14.8 86.1 Apr. '99 99.6	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 3.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4 35.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 98.4	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 29.9 132.7 45.0 214.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98 96.9	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 6.7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 6.2.6 12.4 0.3 0.2 5.5 WIC Apr. '99 60.6 1.0	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 2.6 1.2.2 0.4 0.2 5.5 CHITA FAI Mar. '99 60.5	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 ISON Apr. '98 44.0 ** ** 4.0 ** 5.3 7.5 3.1 1.2 8.5 3.1 1.2 8.5 3.1 1.2 8.5 3.1 1.2 8.5 3.1 1.2 8.5 3.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5 32.4 5.3 33.1 2.7 7 4.8 31.8 51.9 ** 2.2 3.1 2.5 2.3 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4 1.6 6.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 3.4 1.7 6.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 1.7 14.1 3.6 1.6 6.2	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 24.9 1.0 3.0 7.5	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6 1.0 3.0 7.5	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9 24.0 0.9 3.0 7.4	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 3.2.5 5.6 2.5 1.1 2.0 1.6 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 1.5 9.6 0.2 0.5 5.7
Wholesale Trade 5.0 4.9 4.9 2.5 2.5 2.5 back to 1988 are those that most recently had a change in geographic definition. For information on how to order historical data, see back page. Retail Trade 17.6 17.4 17.1 11.9 11.7 11.6 Fin., Ins., & Real Est. 6.1 6.0 5.9 2.3 2.3 2.3 2.3 Services 30.0 29.6 29.1 16.1 16.1 16.1 Federal Government 3.3 3.3 3.2 2.6 2.5 2.6 State Government 2.3 2.2 2.2 3.4 3.5 3.4 Local Government 9.9 9.9 9.7 6.8 6.8 6.6	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government Local Government Local Government Local Government State Government Local Government Local Government Local Government	91,3 3,2 4,2 13,5 5,8 3,9 4,5 18,9 3,8 21,7 0,5 0,6 10,7 SA Apr. '99 698,9 1,8 36,4 28,7 23,8 31,9 30,5 135,6 46,7 227,9 34,7 14,8 86,1 Apr. '99 99,6	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 NANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4 45.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 98.4 ** 4.8 8.8	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 32.5 32.5 32.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98 96.9	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.2 4.7 4.9 8.6 1.6 1.2 8.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.0 2.5 5.5 WIC Apr. '99 60.6 1.0 2.5 6.3	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 2.6 1.2 8.6 2.6 1.2 8.6 1.2 8.6 1.2 8.6 1.2 2.6 1.2 8.6 2.6 1.2 8.6 2.6 1.2 2.6 6.4	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 4.2 24.5 5.8 34.7 1.11 12.7 11.4 1SON Apr. '98 44.0 ** 2.3 3.1 1.4 1.2 8.5 2.5 3.1 1.4 1.5 2.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.4 1.5 3.1 1.5 3.1 1.7 6.3 6.5 1.7 6.5 3.1 1.7 6.5 3.1 1.7 6.5 3.1 1.7 6.3 6.5 1.7 6.5 3.1 1.7 6.3 6.5 1.7 6.5 3.1 1.7 6.3 6.5 1.7 6.5 3.1 1.7 6.3 6.6 6.4 1.1 1.2 5.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 71 Apr. '99 51.9 ** 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4 1.6 6.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 3.4 1.7 6.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 6.2	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 24.9 1.0 3.0 7.5	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6 1.0 3.0 7.5	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9 24.0 0.9 3.0 7.4	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 3.5 6.6 2.5 5.6 1.1 2.0 1.6 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 1.5 9.6 0.2 0.5 5.7
Retail Trade 17.6 17.4 17.1 11.9 11.7 11.6 Fin., Ins., & Real Est. 6.1 6.0 5.9 2.3 2.3 2.3 Services 30.0 29.6 29.1 16.2 16.1 16.1 Federal Government 3.3 3.3 3.2 2.6 2.5 2.6 State Government 2.3 2.2 2.2 3.4 3.5 3.4 Local Government 9.9 9.9 9.7 6.8 6.8 6.8 6.6	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur, Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur, Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government Local Government Local Government Manufacturing-Nondur. Manufacturing-Nondur. Manufacturing-Nondur.	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9 34.7 14.8 86.1 Apr. '99 99.6 ** 4.8 9.0 7.6	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 225.4 35.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 8.4 4.8 8.8 8.8 7.5	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 29.9 132.7 45.0 214.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98 83.6 Apr. '98 85.6 6.6 6.7 6	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 6.7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.2.4 0.3 0.2 5.5 WIC Apr. '99 60.6 1.0 2.5 6.3 2.1	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 2.6 12.2 0.4 0.2 5.5 CHITA FAI Mar. '99 60.5 1.0 2.6 6.4 2.1	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 1SON 44.0 ** 2.3 7.5 3.1 1.4 1.2 8.5 5.3 1.5 4.7 1.1 1.7 0.2 0.5 1.5 3.1 1.4 1.2 8.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 31.8 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4 1.6 6.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 631.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 1.7 6.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 ** 2.2 3.0 2.6 2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 6.2	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 3.4 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 24.9 1.0 3.0 7.5	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6 1.0 3.0 7.5	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9 24.0 0.9 3.9 3.0 7.4	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.6 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 1.5 9.6 0.2 0.5 5.7
Fin., Ins., & Real Est. 6.1 6.0 5.9 2.3 2.3 2.3 Services 30.0 29.6 29.1 16.2 16.1 16.1 Federal Government 3.3 3.3 3.2 2.6 2.5 2.6 State Government 2.3 2.2 2.2 3.4 3.5 3.4 Local Government 9.9 9.9 9.7 6.8 6.8 6.6	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government Local Government USTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government Local Government Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Dur. Manufacturing-Dur. Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util.	91,3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9 34.7 14.8 86.1 Apr. '99 99.6	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 NANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4 35.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 98.4 4.8 8.8 7.5 4.0	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 IO Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 29.9 132.7 45.0 214.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98 96.9 9** 4.6 8.6 7.6 4.0	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 44.9 44.9 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 4 0.3 0.2 5.5 WIC Apr. '99 60.6 6.3 2.1 3.0	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 2.6 12.2 0.4 0.2 5.5 CHITA FAI Mar. '99 60.5 1.0 2.6 6.4 2.1 3.0	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 ISON Apr. '98 44.0 ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TI Apr. '99 51.9 1.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4 1.6 6.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 3.4 1.7 6.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 7.5 31.6 5.0 32.4 2.6 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	104,5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 24.9 1.0 3.0 7.5	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 3.8 17.5 4.0 24.6 1.0 3.0 7.5	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 3.8 15.9 3.9 24.0 0.9 3.0 7.4 gricultural MSA, data	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.6 1.8 7.8 1.5 9.5 5.7	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 1.5 9.6 0.2 0.5 5.7
Federal Government 3.3 3.3 3.2 2.6 2.5 2.6 State Government 2.3 2.2 2.2 3.4 3.5 3.4 Local Government 9.9 9.9 9.7 6.8 6.8 6.6	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur, Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur, Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government Local Government Local Government Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Manufacturing-Nondur.	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9 34.7 14.8 86.1 Apr. '99 99.6 ** 4.8 9.0 7.6 4.0 5.0 17.6	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 NANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4 45.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 98.4 ** 4.8 8.8 7.5 4.0 4.9 17.4	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 32.5 32.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98 96.9 ** 4.6 8.6 7.6 4.0 4.9 17.1	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 2.6 1.2 8.6 2.6 2.6 1.2 8.6 2.6 2.6 1.2 8.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 2.6 1.2 8.6 1.2 8.6 1.2 8.6 1.2 2 0.4 0.2 5.5 CHITA FAI Mar. '99 60.5 1.0 2.6 6.4 2.1 3.0 2.5 11.7	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.11 12.7 11.4 1SON Apr. '98 44.0 ** 2.3 3.1 1.4 1.2 2.5 5.5 11.7 0.3 0.2 5.3 LS Apr. '98 60.4 1.1 2.5 6.6 2.1 3.0 2.5 511.6	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TII Apr. '99 ** 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4 1.6 6.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 3.4 1.7 6.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 3.7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 4.8 2.2 3.0 2.6 6.2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 1.6 6.2 ctimates of available. 1975, or 19 8 are those	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 3.0 7.5 the numb- Dependin 88. The M that most	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 3.0 7.5	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 15.9 3.9 24.0 0.9 3.0 7.4 gricultural MSA, data have com ad a chang	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.6 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 1.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 1.5 9.6 0.2 0.5 5.7
State Government 2.3 2.2 2.2 3.4 3.5 3.4 Local Government 9.9 9.9 9.7 6.8 6.8 6.6	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur, Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur, Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Government Local	91.3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9 34.7 14.8 86.1 Apr. '99 99.6 4.0 5.0 17.6 6.1	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 5.9 4.0 6.5 0.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 225.4 35.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 98.4 4.8 8.8 7.5 4.0 4.9 17.4 6.0	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 29.9 132.7 45.0 214.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98 96.9 ** 4.6 8.6 7.6 4.0 4.9 17.1 5.9	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 7.5 24.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 6.7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.2.4 0.3 0.2 5.5 WIC Apr. '99 60.6 1.0 2.5 6.3 2.1 3.0 2.5 11.9 2.3	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 2.6 2.6 12.2 0.4 0.2 5.5 CHITA FAI Mar. '99 60.5 1.0 2.6 6.4 2.1 3.0 2.5 11.7 2.3	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 1SON 44.0 44.0 44.0 5.3 1.1 1.2 7.5 3.1 1.4 1.2 8.5 5.3 1.1 1.4 1.2 8.5 5.3 1.1 1.4 1.2 8.5 5.3 1.1 1.4 1.2 8.5 5.3 1.1 1.4 1.2 8.5 1.7 0.3 0.2 2.5 11.6 6.6 6.1 3.0 2.5 11.6 2.3	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TII Apr. '99 ** 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4 1.6 6.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 3.4 1.7 6.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 3.7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 4.8 2.2 3.0 2.6 6.2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 1.6 6.2 ctimates of available. 1975, or 19 8 are those	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 3.0 7.5 the numb- Dependin 88. The M that most	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 3.0 7.5	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 15.9 3.9 24.0 0.9 3.0 7.4 gricultural MSA, data have com ad a chang	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.6 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 5.3 12.7 1.3 2.5 5.3 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7
	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government State Government Local Government Local Government Local Government Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services	91,3 3.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 6.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 135.6 46.7 227.9 34.7 14.8 86.1 Apr. '99 99.6 6.1 4.8 9.0 7.6 6.1 30.0	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4 35.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 98.4 4.8 8.8 7.5 4.0 4.9 17.4 6.0 29.6	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.0 3.0 2.5 WIC Apr. '99 60.6 6.3 2.1 3.0 2.5 11.9 2.3 16.2	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 2.6 2.6 1.2 8.6 2.6 1.2 8.6 2.6 1.2 0.4 0.2 5.5 5.5 1.0 1.0 2.6 6.4 2.1 3.0 2.5 11.7 2.3	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 1SON Apr. '98 44.0 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TII Apr. '99 ** 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4 1.6 6.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 3.4 1.7 6.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 3.7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 4.8 2.2 3.0 2.6 6.2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 1.6 6.2 ctimates of available. 1975, or 19 8 are those	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 3.0 7.5 the numb- Dependin 88. The M that most	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 3.0 7.5	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 15.9 3.9 24.0 0.9 3.0 7.4 gricultural MSA, data have com ad a chang	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.6 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 5.8 12.7 1.3 2.5 5.3 Apr. '98 36.0 1.8 2.4 1.1 1.5 1.8 7.8 1.5 9.6 0.2 0.5 5.7
	Mining Construction Manufacturing-Dur. Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government Local Government INDUSTRY TOTAL Mining Construction Manufacturing-Nondur. Trans., Comm. & Util. Wholesale Trade Retail Trade Fin., Ins., & Real Est. Services Federal Government United Services Federal Government Local Government State Government State Government State Government	91.3 3.2 4.2 4.2 13.5 5.8 3.9 4.5 18.9 3.8 21.7 0.5 0.6 10.7 SA Apr. '99 698.9 1.8 36.4 28.7 23.8 31.9 30.5 5135.6 46.7 227.9 34.7 14.8 86.1 Apr. '99 9.6 4.0 5.0 17.6 6.1 30.0 3.3 3.3	91.0 3.3 4.2 13.5 5.9 4.0 4.5 18.6 3.7 21.6 0.5 0.6 10.6 N ANTON Mar. '99 696.3 1.8 36.4 28.5 23.7 31.8 30.5 135.6 46.5 225.4 35.1 14.8 86.2 WACO Mar. '99 98.4 ** 4.8 8.8 7.5 4.0 4.9 17.4 6.0 29.6 3.3 3.2 2.2	90.4 3.6 4.0 13.3 6.0 4.2 4.5 18.2 3.5 21.5 0.6 0.6 10.4 10 Apr. '98 677.9 1.8 34.8 27.5 23.5 32.5 29.9 132.7 45.0 214.5 37.2 14.9 83.6 Apr. '98 96.9 ** 4.6 4.0 4.9 17.1 5.9 29.1 3.2 2.2	116.9 0.1 4.4 3.9 3.3 5.8 5.9 35.3 1.0 13.3 11.6 SHER Apr. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.6 1.6 1.2 8.6 2.6 1.2 8.6 2.6 1.2 8.6 2.6 1.2 8.6 2.6 1.1 3.0 0.2 5.5 5 5 11.9 2.3 16.2 2.6 3.4	116.8 0.1 4.3 4.0 3.3 5.8 7.6 24.7 5.9 35.2 1.0 13.3 11.6 MAN-DEN Mar. '99 44.9 ** 2.6 7.3 2.7 1.6 1.2 8.6 1.2 8.6 1.2.2 8.6 1.2 8.6 1.2 1.4 0.2 5.5 CHITA FAI Mar. '99 60.5 1.0 2.6 6.4 2.1 3.0 2.5 11.7 2.3 16.1 2.5 3.5	115.4 0.1 4.2 4.5 3.3 5.7 7.4 24.5 5.8 34.7 1.1 12.7 11.4 11SON 44.0 ** 2.3 7.5 3.1 1.4 1.2 8.5 2.5 11.7 0.3 0.2 5.3 LS Apr. '98 60.4 1.1 2.5 6.6 2.1 3.0 2.5 11.6 2.3 16.1 2.6 3.4	143.3 1.2 6.9 3.4 8.8 5.4 7.5 32.4 5.3 33.1 2.7 4.8 31.8 TII Apr. '99 ** 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 10.9 1.7 14.5 3.4 1.6 6.2	143.2 1.1 6.9 3.4 9.2 5.3 7.6 31.9 5.3 33.5 2.7 4.7 31.6 EXARKAN Mar. '99 51.6 ** 2.2 3.0 2.5 2.8 2.9 10.8 1.7 14.4 3.4 1.7 6.2	140.4 1.2 7.0 3.3 8.9 5.3 3.7.5 31.6 5.0 32.4 4.8 30.8 A Apr. '98 50.8 4.8 2.2 3.0 2.6 6.2.5 2.8 10.5 1.7 14.1 3.6 1.6 6.2 ctimates of available. 1975, or 19 8 are those	104.5 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.4 0.8 1.8 15.9 Apr. '99 81.2 1.6 6.9 3.8 3.9 17.4 4.0 3.0 7.5 the numb- Dependin 88. The M that most	104.1 11.5 6.9 4.4 2.4 3.9 6.9 20.7 3.9 25.1 0.8 1.8 15.8 TYLER Mar. '99 80.9 1.6 3.4 6.9 3.8 3.8 17.5 4.0 3.0 7.5	107.4 13.5 6.8 4.9 2.6 4.1 7.6 20.5 3.9 25.3 0.8 1.8 15.6 Apr. '98 78.3 1.6 3.2 7.0 3.8 15.9 3.9 24.0 0.9 3.0 7.4 gricultural MSA, data have com ad a chang	44.8 0.5 2.0 2.8 2.1 3.0 1.8 8.5 1.9 12.8 1.3 2.5 5.6 V Apr. '99 35.8 1.6 2.5 1.1 2.0 1.6 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	44.8 0.5 2.0 2.8 2.0 3.0 1.9 8.3 1.9 12.9 1.3 2.5 5.7 ICTORIA Mar. '99 36.1 1.7 2.5 1.1 2.1 1.7 1.8 7.8 1.5 9.5 0.2 0.5 5.7	0.7 1.9 2.7 2.4 2.8 1.8 8.5 5.1 3.2 5.3 3.6 1.8 2.5 5.3 4 pr. '98 3.6 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 9.6 0.2 0.5 5.7

^{*}Estimates for the current month are preliminary. All estimates are subject to revision. The number of nonagricultural jobs in the MSAs is without reference to place of residence of workers.

Estimates of the TWC are in cooperation with the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

^{**}Mining estimates are included in Construction estimates for these MSAs.

Percent Change in Nonagricultural W&S Employment by MSA from April 1998 to April 1999



TLMR Editor: Clayton Griffis. Also contributing to this publication were: Bryce Bayles, Monique Beausoleil, Alan Cox, Mark Dermit, Veronica Downey, Kathy Duran, Yassine El aammouri, Sandra Everett, Becky Frye, Moses Garcia, David Jesus, John Kruse, Connie Padron, Rachel Tello-Sanchez, John Villarreal, and Betty Whalen.

LMI DEPARTMENT
TEXAS WORKFORCE COMMISSION
101 E 15TH ST STE 103A2
AUSTIN TX 78778-0001

OFFICIAL BUSINESS
PENALTY FOR PRIVATE USE \$300

ADDRESS SERVICE REQUESTED

Texas

Workforce Commission Labor Market Information Department

What's New

New occupational wages for Texas and each of the 27 Metropolitan Statistical Areas are now available. Tables include hourly mean, hourly median, and annual mean for selected occupations from the 1997 Occupational Employment Statistics survey. Data is available on the LMI website, the fax-on-demand system, or by calling the LMI Department. See below for additional contact information.

Contacting the LMI Department

Contact the Labor Market Information (LMI) Department for additional statistics at:

Phone (512) 491-4922 Fax (512) 491-4904

Website http://www.twc.state.tx.us/lmi/lmi.html

Email lmi@twc.state.tx.us

Fax-on-demand system (512) 491-4939

The Texas Labor Market Review (TLMR) is a monthly publication produced by the Labor Market Information Department of the Texas Workforce Commission. Material in the TLMR is not copyrighted and may be reproduced. The TWC would appreciate credit for the material used and a copy of the reprint. For a free subscription to the TLMR or to change your mailing address, mark the correct space below and fax to (512) 491-4906 or mail this page to LMI. Please make sure to return the old address label with any change.

cancel	change address
	cancel

www.twc.state.tx.us/lmi/lmi.html

Bulk Rate Postage and Fees Paid Texas Workforce Commission Permit No. G-12